

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

### FILMS ET SÉRIES EN OCCITAN MIS A DISPOSITION DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE DANS LE CADRE DE NATION APPRENANTE !

Les studios de production de programmes audiovisuels doublés en occitan **Conta'm**, en partenariat avec **l'Office public de la langue occitane** souhaitent apporter leur soutien à la communauté éducative en cette période exceptionnelle de confinement.

#### Un soutien à la pédagogie

Depuis le mardi 24 mars et durant la période de confinement, afin de contribuer à la continuité pédagogique de l'enseignement de/en occitan, les studios Conta'm proposent de mettre gratuitement à disposition des enseignants et des élèves un certain nombre de courts et longs métrages qui pourront leur servir de support pédagogique.

Cette opération est rendue possible grâce à l'association « Conta'm » et avec l'aimable autorisation de *Lagardère Studios*, *Magic Light Pictures* et *Médiatoon*.

#### Un accès simple et sécurisé

Pour accéder à la liste des programmes disponibles, il suffit pour les enseignants munis d'un code d'accès de se rendre sur le site internet de l'Office public de la langue occitane à cette adresse (<https://www.ofici-occitan.eu/fr/operation-contam-oplo/>) et de revenir actualiser cette dernière chaque jour pour y découvrir de nouveaux films et séries !

L'enseignant peut ensuite s'appuyer sur ces ressources et les partager avec ses élèves dans le cadre de la classe à distance.

---

Information complémentaire sur [www.ofici-occitan.eu](http://www.ofici-occitan.eu)

Contact presse : Alexis PIQUER / [alexis.piquer@ofici-occitan.eu](mailto:alexis.piquer@ofici-occitan.eu) - 09 82 54 99 15

## COMUNICAT DE PREMSA

### FILMES E SERIAS EN OCCITAN BOTATS A DISPAUSICION DE LA COMUNAUTAT EDUCATIVA DINS L'ENCASTRE DE NACION APRENENTA !

Los estudiòs de produccion de programas audiovisuals doblats en occitan **Conta'm**, en partenariat amb **l'Ofici public de la lenga occitana**, desiran portar lo lor sosten a la comunautat educativa en aquela temporada excepcionala de confinament.

#### Un sostien a la pedagogia

Dempuei lo dimarç 24 de març e pendent la temporada de confinament, per fin de contribuir a la continuitat pedagogica de l'ensenhament de/en occitan, los estudiòs Conta'm prepausan de botar a disposicion dels ensenhaires e dels escolans, gratuïtament, un cèrt nombre de corts e longs metratges que lor podràn servir d'aisinas pedagogicas.

Aquesta operacion es renduda possible mercés a l'associacion « Conta'm » e amb l'aimabla autorizacion de *Magic Light Pictures*, *Lagardère Studios* e *Médiatoon*.

#### Un accès simple e securisat

Per accedir a la tièra dels programas disponibles, basta pels ensenhaires provesits d'un còdi d'accès d'anar sul siti internet de l'Ofici public de la lenga occitana a n'aquela adreïça (<https://www.ofici-occitan.eu/oc/operacion-contam-oplo/>) e de tornar actualisar aquela pagina per descobrir filmes nòus e serias cada jorn !

En seguida, l'ensenhair se pòt apuejar sus aquelas ressorças e las partatjar amb sos eslhèves dins l'encastre de la classa a distància.

---

Informacion mei sus [www.ofici-occitan.eu](http://www.ofici-occitan.eu)

Contacte premsa : Alexis PIQUER / [alexis.piquer@ofici-occitan.eu](mailto:alexis.piquer@ofici-occitan.eu) - 09 82 54 99 15